

# SADRŽAJ

## Predgovor

<b>1. UVOD</b>	9
1.1. FIZIKA I NJENA PODJELA	9
1.2. METODE FIZIČKOG ISTRAŽIVANJA	11
<b>2. MJERE I MJERENJE</b>	13
2.1. PODJELA FIZIČKIH VELIČINA, MEĐUNARODNI SISTEMI MJERA	13
2.2. JEDINICA DUŽINE	16
2.3. JEDINICA MASE	19
2.4. JEDINICA ZA VRIJEME	19
<b>3. ELEMENTI VEKTORSKOG RAČUNA</b>	21
3.1. SKALARNE I VEKTORSKE VELIČINE	21
3.2. JEDNAKOST VEKTORA, SUPROTNI VEKTORI	22
3.3. MNOŽENJE (DIJELJENJE) VEKTORA SKALAROM	22
3.4. SABIRANJE I ODUZIMANJE VEKTORA	23
3.5. MNOŽENJE VEKTORA	25
3.6. RAZLAGANJE VEKTORA NA KOMPONENTE	28
3.7. RADIJUS-VEKTOR I NJEGOVA PROMJENA U VREMENU	30
<b>4. KINEMATIKA</b>	33
4.1. MEHANIČKO KRETANJE, MATERIJALNA TAČKA, PODJELA MEHANIKE	33
4.2. PUTANJA, PUT I BRZINA	35
4.3. UBRZANJE	39
4.4. PODJELA KRETANJA	41
4.5. UNIFORMNO (RAVNOMJERNO) KRETANJE	45
4.5.1. Dijagram puta i brzine uniformnog kretanja	46
4.6. JEDNAKO UBRZANO KRETANJE	49
4.7. ATVUDOVA MAŠINA	54
4.8. SLOBODNI PAD	57
4.9. SLAGANJE KRETANJA	63
4.9.1. Slaganje kretanja istog pravca	64
4.9.2. Slaganje kretanja različitih pravaca	65
4.9.2.1. Slaganje kretanja iste vrste	65
4.9.2.2. Slaganje kretanja raznih vrsta	66
4.10. VERTIKALNI HITAC, HITAC NANIŽE	70
4.11. HORIZONTALNI HITAC	73
4.12. KOŠI HITAC	78
4.13. KRUŽNO KRETANJE	84
4.13.1. Brzina i ubrzanje kod kružnog kretanja	88
<b>5. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE</b>	107
5.1. SILA	107
5.2. NJUTNOVI ZAKONI	108
5.2.1. Prvi Njutnov zakon, inercijalni sistemi	109
5.2.2. Drugi Njutnov zakon	112
5.2.2.1. Drugi Njutnov zakon u neinercijalnim (ubrzanim) referentnim sistemima	116
5.2.3. Težina, teška i inertna masa	121
5.2.4. Gustoća, specifična težina, specifična zapremina	127

<b>5.2.5. Treći Njutnov zakon (zakon akcije i reakcije) .....</b>	129
<b>5.3. IMPULS SILE I KOLIČINA KRETANJA .....</b>	132
<b>5.3.1. Zakon održanja količine kretanja .....</b>	134
<b>5.3.2. Primjena zakona održanja količine kretanja .....</b>	137
<b>5.4. SILE TRENJA .....</b>	142
<b>5.4.1. Suho trenje klizanja .....</b>	142
<b>5.4.2. Trenje kotrljanja .....</b>	145
<b>5.5. OTPOR SREDINE .....</b>	146
<b>5.6. SILE KOD KRUŽNOG KRETANJA .....</b>	149
<b>5.6.1. Tehničke primjene centrifugalne sile .....</b>	154
<b>6. RAD, SNAGA I ENERGIJA .....</b>	159
<b>6.1. MEHANIČKI RAD .....</b>	159
<b>6.2. SNAGA (EFEKAT) .....</b>	165
<b>6.3. ENERGIJA .....</b>	169
<b>6.3.1. Kinetička energija .....</b>	170
<b>6.3.2. Potencijalna energija .....</b>	172
6.3.2.1. Gravitaciona potencijalna energija .....	172
6.3.2.2. Elastična potencijalna energija .....	174
<b>6.3.3. Zakon održanja energije .....</b>	178
<b>6.4. SUDAR, VRSTE SUDARA .....</b>	185
<b>6.4.1. Savršeno neelastičan centralan sudar .....</b>	186
6.4.1.1. Specijalni slučajevi .....	187
<b>6.4.2. Energija pri neelastičnom sudaru .....</b>	188
<b>6.4.3. Elastičan centralan sudar .....</b>	190
6.4.3.1. Specijalni slučajevi savršeno elastičnog sudara .....	193
<b>6.4.4. Kos sudar sa elastičnim zidom .....</b>	194
<b>7. OSNOVNI POJMOVI TEORIJE RELATIVNOSTI .....</b>	199
<b>7.1 GALILEJEVE TRANSFORMACIJE KOORDINATA .....</b>	199
<b>7.2. AJNSTAJNOVI POSTULATI I LORENCOVE TRANSFORMACIJE .....</b>	200
<b>7.3. POSLJEDICE LORENCOVIH TRANSFORMACIJA .....</b>	201
<b>7.3.1. Skraćenje dužine u pravcu kretanja .....</b>	201
<b>7.3.2. Produženje (dilatacija) vremena .....</b>	202
<b>7.3.3. Slaganje brzina .....</b>	203
<b>7.4. RELATIVISTIČKA DINAMIKA .....</b>	204
<b>7.4.1. Relativistički izraz za masu .....</b>	204
<b>7.4.2. Odnos mase i energije .....</b>	205
<b>8. GRAVITACIJA .....</b>	211
<b>8.1. CENTRALNO KRETANJE .....</b>	211
<b>8.2. KRETANJE PLANETA I KEPLEROVI ZAKONI .....</b>	212
<b>8.3. NJUTNOV ZAKON GRAVITACIJE .....</b>	216
<b>8.3.1. Određivanje gravitacione konstante .....</b>	218
<b>8.3.2. Identičnost teže i gravitacije .....</b>	220
<b>8.3.3. Značaj i primjena zakona gravitacije .....</b>	221
<b>8.4. GRAVITACIONO POLJE .....</b>	226
<b>8.5. GRAVITACIONA POTENCIJALNA ENERGIJA I POTENCIJAL .....</b>	228
<b>8.6. ZEMLJINI VJEŠTAČKI SATELITI, KOSMIČKE BRZINE .....</b>	231
<b>8.6.1. Prva kosmička brzina .....</b>	231
<b>8.6.2. Druga kosmička brzina .....</b>	232

8.6.3. Treća kosmička brzina .....	232
8.6.4. Četvrta kosmička brzina .....	233
<b>9. OSNOVE STATIKE .....</b>	<b>235</b>
9.1. POJAM RAVNOTEŽE, KRUTO TIJELO .....	235
9.2. STATIČKI MOMENT SILE .....	236
<b>9.2.1. Varinjnovova teorema (momentno pravilo) .....</b>	<b>237</b>
9.3. SLAGANJE SILA .....	238
<b>9.3.1. Slaganje sila sa zajedničkom napadnom tačkom .....</b>	<b>238</b>
<b>9.3.2. Slaganje sila na različitim napasnim tačkama .....</b>	<b>240</b>
<b>9.3.3. Slaganje paralelnih sila .....</b>	<b>242</b>
<b>9.3.4. Slaganje antiparalelnih sila .....</b>	<b>244</b>
<b>9.3.5. Spreg sila .....</b>	<b>245</b>
9.4. RAZLAGANJE SILE NA KOMPONENTE .....	246
9.5. NALAŽENJE REZULTANTE POMOĆU PRAVOUGLOG RAZLAGANJA .....	248
9.6. RAVNOTEŽA MATERIJALNE TAČKE (RAVNOTEŽA SILA) .....	253
9.7. RAVNOTEŽA KRUTOG TIJELA .....	254
9.8. TEŽIŠTE TIJELA, CENTAR MASE .....	257
9.9. VRSTE RAVNOTEŽE .....	261
9.10. STABILNOST TIJELA .....	263
9.11. PROSTE MAŠINE .....	264
<b>9.11.1. Poluga .....</b>	<b>264</b>
<b>9.11.2. Koturi .....</b>	<b>265</b>
<b>9.11.3. Koturače .....</b>	<b>267</b>
9.11.3.1. Aritmetička (Arhimedova) koturača .....	267
9.11.3.2. Potencijalna koturača .....	267
9.11.3.3. Diferencijalna koturača .....	268
<b>9.11.4. Točak na vratilu .....</b>	<b>269</b>
<b>9.11.5. Strma ravan .....</b>	<b>271</b>
9.11.5.1. Kretanje na strmoj ravni .....	272
<b>9.11.6. Klin .....</b>	<b>275</b>
<b>9.11.7. Zavrtanj, beskrajni zavrtanj .....</b>	<b>276</b>
<b>9.11.8. Koeficijent korisnog dejstva mašine .....</b>	<b>278</b>
<b>10. DINAMIKA ROTACIJE TIJELA .....</b>	<b>281</b>
10.1. ROTIRANJE KRUTOG TIJELA .....	281
10.2. MOMENT INERCije .....	282
10.3. ŠTAJNER-HAJGENSOVA TEOREMA (TEOREMA O PARALELnim OSAMA) .....	287
10.4. OSNOVNA JEDNAČINA DINAMIKE ROTACIONOG KRETANJA .....	288
10.5. RAD, SNAGA I KINETIČKA ENERGIJA KOD ROTACIONOG KRETANJA .....	289
10.6. NEKI PRIMJERI TRANSLATORNOG I ROTACIONOG KRETANJA .....	291
<b>10.6.1. Padanje Maksvelovog točka .....</b>	<b>291</b>
<b>10.6.2. Kotrljanje niz strmu ravan .....</b>	<b>292</b>
<b>10.6.3. Padanje "kablića" u bunar .....</b>	<b>293</b>
10.7. MOMENT KOLIČINE KRETANJA, ZAKON ODRŽANJA MOMENTA KOLIČINE KRETANJA .....	294
<b>10.7.1. Primjeri primjene zakona održanja momenta količine kretanja .....</b>	<b>296</b>
10.8. ANALOGIJA MEĐU VELIČINAMA TRANSLATORNOG I ROTACIONOG KRETANJA .....	297

<b>11. ELASTIČNOST .....</b>	303
11.1. ELASTIČNOST I STRUKTURA TIJELA .....	303
11.2. ELASTIČNA DEFORMACIJA ISTEZANJA .....	304
11.3. ELASTIČNOST PRI ZAPREMINSKOJ DEFORMACIJI .....	305
11.4. ELASTIČNA DEFORMACIJA PRI SMICANJU .....	305
<b>12. HIDROMEHANIKA I AEROMEHANIKA .....</b>	307
12.1. UVOD .....	307
12.2. SVOJSTVA TEĆNIH TIJELA .....	307
12.3. PRITISAK .....	309
12.4. PRENOŠENJE PRITiska U TEĆNOSTIMA, PASKALOV ZAKON .....	311
12.5. HIDROSTATIČKI PRITISAK .....	315
12.5.1. Hidrostatički pritisak na dno .....	316
12.5.2. Hidrostatički pritisak na bokove .....	317
12.5.3. Hidrostatički pritisak naviše .....	318
12.6. SPOJENI SUDovi .....	321
12.7. POTISAK (ARHIMEDOV ZAKON) .....	324
12.7.1. Provjera Arhimedova zakona .....	325
12.7.2. Plivanje tijela .....	325
12.7.3. Određivanje gustoće čvrstih i tečnih tijela .....	327
12.8. POVRŠINSKI NAPON .....	333
12.8.1. Konstanta površinskog napona .....	335
12.8.2. Pritisak u unutrašnjosti mjehura od tečne skramice .....	336
12.8.3. Površinski napon u krivim graničnim površinama .....	337
12.9. KAPILARNOST .....	339
12.9.1. Nivo tečnosti u kapilarnim cijevima .....	340
12.10. STATIKA GASOVA (AEROSTATIKA) .....	344
12.10.1. Osobine gasova .....	344
12.10.2. Aerostatički pritisak .....	345
12.10.3. Potisak u gasovima .....	346
12.11. BOJL-MARIOTOV ZAKON .....	348
12.12. MANOMETRI .....	350
12.13. ATMOSFERSKI PRITISAK .....	351
12.13.1. Barometri .....	354
12.13.2. Zavisnost atmosferskog pritiska od nadmorske visine (barometarska formula) .....	355
12.14. ŠMRKOVI ZA RAZRJEĐIVANJE GASOVA .....	357
12.15. ŠMRKOVI ZA SABIJANJE VAZDUHA .....	358
12.16. PRIMJENE RAZRJEĐENOG I SABIJENOG VAZDUHA .....	359
12.17. DINAMIKA FLUIDA .....	360
12.18. BERNULIJEVA JEDNAČINA .....	364
12.18.1. Hidrodinamički i aerodinamički paradoks .....	368
12.18.2. Primjene Bernulijeve jednačine .....	370
12.19. TRENJE U TEĆNOSTIMA (VISOZNOST) .....	375
12.19.1. Proticanje viskozne tečnosti kroz cijev (Poazejev zakon) .....	377
12.20. TURBULENTNO KRETANJE .....	381
12.21. OTPOR SREDINE, STOKSOV ZAKON .....	382
<b>LITERATURA .....</b>	385